

**Mapanalanginan ako samtang akong sundon ang Pulong sa Kaalam
(Doktrina ug mga Pakigsaad 89).**

Guntinga ang mga kard, lahugaya kini, ug ipahimutang kini nga pakulob. Ihayang ang mga kard nga magtagurha. Kon magkapares ang mga hulagway, ipadaplin ang mga kard ug isulti kon ang mga butang nga anaa sa hulagway maayo o dili maayo sa lawas. Kon ang mga kard dili magkapares, ikulob kini og balik ug sulayi pag-usab. Hisguti ang mga panalangin nga ihatag sa Langitnong Amahan kanato kon kita mosunod sa Pulong sa Kaalam (tan-awa sa mga bersikulo 18-21).

